

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а б ы а т
1981 жыл алтынны
ыйтан тахсар

№ 149(5349)

1979 жыл. Ахсынны 15 күнэ
СУБУОТА

Сыаната
2 харчы

РСФСР Верховнай Советын сессиятыгар

МОСКВА. (ССТА). Российский Федерация үлэ-инттерэ ССКИ РК сессиятыгары (1979 с.) Пленумун уурнахтары биир санаанан биһиршиллэр. Пленумна тыл эгэригэр табыарыс Л. И. Брежнев туруорбут балаһыанньаларын уонна түмүктээһиннэри толору уонна бүүс-бүтүннүү өйүүдлэр. Республика государственнай быһааны үрдүкү органын депутаттары РСФСР Верховнай Советын сессиятыгар ити туһунан илтиһинэрдилэр.

Ахсынны 12 күнүгэр Кремль Улахан дыбарыһыгар сессия 1980 сылга РСФСР экономикай сайдытыт Государственной быһааны туһунан уонна Государственной бюджеттин туһунан боппуруостары дүүллэһини сал-баата.

Тыл элпэг дьон ССКИ XXV сессиян туруорудубут сорунтары быһаарымыга республика үлэ-инттерин улахан кылаа-тарын, экономика сити-финилэрин, нурут олохун материаллаһый уонна куль-турнай тэһыма үрдү-тинин, В. И. Ленин тө-рөөбүтэ 110 сыла туолу-гун дэриэһини көрсө-лүн үлэ коллективтары-гар социалистическай куоталаһым төһийтин тустарынан көрсөтөлөр.

Быһымы быһааны то-лоруу хаамымтын дүү-ллэһини депутаттар айы-га уустук усулуобуйа-ларыгар Оренбургскай, Ом-скай, Челябинскай уонна Амурскай уобаластар бур-дугу соҕуотуулаһымы млыаннарын ситиһи-лээхтик толорбуттары бөлөһөтөдлөр. Алтайскай уонна Краснодарскай кы-райыдар, Башкирскай а-втономнай республика го-сударстводо балаһыа-лар бурдугу аһымааты-тар. Кини уобаластар хортуонтуу уонна оду-уот астарыт үүнүрүн-э итинэн соҕуотуулаа-һымыга үчүгэй түмүгэри аһытылар.

Араатардар улахан бол-зомтоһу үлэ бары уча-стканыгар дьэссинили-лэни бөгөргөтүү, боро-дууксуйа хаачыстыбатын үрдүтүн, үлэ, сырые ре-сурсаларын, уматын эко-номическай уонна финан-совый ресурстарын ко-дүүстээхтик туһаныы боппуруостарыгар туһай-дылар.

Депутаттарга РСФСР Верховнай Советын бас-тайаанынай комиссиялары бюджет дохоттары 3,4

молуһун солкуобайынан улаатыннарары уонна ити убуу оборудованыны аһымаатымыга, тыл сырыи оскуолаларын, оскуолада кырдаһыттык саста-таах оҕолор учреждени-еларын, профессиональ-най-техническай үөрөхтөө-лүн училищеларын, куль-тура, доруобуйа харыста-былын учреждениеларын дьылэрип капиталнай дык ороһунуулаһымыга, физическай культураны сайыннарымыга уонна ити дьаһалларга оро-куоттууру наадалаһымы наадалары иһитинэри-лиһиллэр.

Араатардар 1980 сыл-лаһымы Государственной быһааны уонна бюджет бөгөргөтүүгэ этигилэр итинэн Российскай Фе-дерация үлэ-инттерэ овуо пилеттика түмүктээһи-нээх сыһымы сага кы-айыларынан бөлөһөт-көрө дьон бөгөтүк ороһи-лэрин биллэрдилэр.

Тыл этигилэри түмү-ктэй баран депутаттар сессия докумуоннарын млымыга кырдылар. 1980 сылга РСФСР эконо-мическай уонна социаль-най сайдытытын Госу-дарственной быһааны туһу-нан Союзун итинэн 1979 сылга республика эконо-мическай уонна социаль-най сайдытытын Госу-дарственной быһааны то-лоруу хаамымтын туһу-нан уураах биир санаанан млымыннар.

Ити иһинтэти депутат-тар 1980 сылга РСФСР Государственной бюдже-тин туһунан Союзун млымылар. Кини до-хоттара уонна ороһуот-тара, кырдыт көһөрүү-лэри учуоттаан туран, 70.741.407 тыһымыча сол-куобайынан бөгөргөтүл-дилэр. Итин тэнэ 1978 сылга республика Госу-дарственной бюджетин толоруу туһунан уураах млымына.

Итин тэнэ 1978 сылга республика Государст-веннай бюджетин толо-руу туһунан уураах млы-мына.

РСФСР Верховнай Со-ветын Президиумун Ыһаахтары бөгөргөтти туһунан дакылааты РСФСР Верховнай Со-ветын Президиумун Секре-тара Х. П. Немков өҕөрдө. Верховнай Совет Ыһаахтары бөгөргөт-тө уонна туһааннаах Союзун итинэн уураахтары млына.

Манан РСФСР төхсүс иньрымааһы Верховнай Советын XI сессията үлэ-тин бүтөрдө.

ССКП райкомун V пленума Информационнай иһитиннэри

1979 жыл ахсынны 13 күнүгэр ССКП оройуоннаа-гы комитетин бөһиэ пленума брөллэ.

Пленум «Быһааныаһымы туһаарар итинэн прои-зводство недүүһүн уонна үлэ хаачыстыбатын үрдүтти-гэ хаһаайыстыбаннай механиз сабыдыалын күүһүрдэр туһунан» ССКП Кини Комитетин уонна ССРС Минис-трдэрин Советын уурааһын олоххо киллэрини оро-йуоннаабы партинай тарилта сорунтарын туһунан» боппуруоһу дүүллэстэ. Дахылааты ССКП райкомун бастаы секретара И. П. Листинов өҕөрдө.

Дахылаат сүһүбүөн иһитиннэри тыл этигилэр: тт. Сергеев С. И.—ССКП райкомун чилиэнэ, Эрилин Эри-лин паттыан совхоз директора, Кирилин П. Г.—

райпын председатели, Давыдова Д. П.—ССКП райко-мун чилиэнэ, ПССУОС болонучуһайы, Дорогунова В. И.—ССКП райкомун чилиэнэ, Субуруускай ааты-нан совхоз маһыныкыһыта, Дьячкова И. С.— тыл хаһаайыстыбатын управлениетын кылааһынай эконо-миһа, Амосов И. Н.—ССКП райкомун чилиэнэ, «Чу-рапчы» совхоз директора, Шишигин А. С.— ССКП райкомун чилиэнэ, 13 №-дөөх СПТУ директора, Ев-графов Д. И.—Госбанк отделениетын управлениһайы, Пономарев И. П.—Кытаанах сельсоветын исполкомун председатели.

Пленум дүүллэһини боппуруоска туһааннаах уурааһы млына.

НАРОДНАЙ ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН БЫЫБАРЫГАР ОРОЙУОННААБЫ БЫЫБАР КОМИССИЯТЫН ТУҢУНАН Райсовет исполкомун быһаарыта

«Саха АССР народнай депутаттарын олох-тоох Советтарын быһаардарын туһунан» Са-ха АССР С о к у о б и у и 23, 24 уонна 25 ыстаты-баларыгар олохуран, народнай депутаттар оройуон-наабы Советтарын быһаарыгар оройуоннаабы быһаар комиссиятын общественнай тарилталар уонна үлэ кол-лективтары млынык представителлэригэр састаа-лаах бөгөргөтөргө:

- Иванова Анастасия Петровна—председатель, оро-йуоннаабы коммунистическай тарилтаттан.
- Пермяков Михаил Ефимович—председатели солбу-йааччы, оройуоннаабы коммунистическай тарилтаттан.
- Попова Любовь Григорьевна—секретарь, уорак, үр-дүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар проф-союзтары оройуоннаабы тарилтаттан.
- Амосова Любовь Николаевна—члиэн, эмп үлэ-инттерин профсоюзун оройуоннаабы тарилтаттан.
- Аржанов Николай Афанасьевич—члиэн, өрнүз уонна потребительскэй үлэ-инттерин профсоюзун оройуоннаабы тарилтаттан.
- Батарин Федор Федорович—члиэн, тыл хаһаайы-стыбатын уонна соҕуотуука үлэ-инттерин профсоюзун оройуоннаабы тарилтаттан.
- Инионаньева Светлана Самсоновна—члиэн, са-быэ оройуоннаабы үлэ-инттерин коллективын үлэ-инттерит-тан.
- Павлов Константин Константинович—члиэн, оро-йуоннаабы комсомольскай тарилтаттан.
- Кирилина Матрена Николаевна—члиэн, оройуон-наабы комсомольскай тарилтаттан.
- Колесова Полагея Семеновна—члиэн, культура үлэ-инттерин профсоюзун оройуоннаабы тарилтаттан.
- Оношенинова Александра Гаврильевна—члиэн, государственной учреждениелар үлэ-инттерин проф-союзун оройуоннаабы тарилтаттан.
- Матвеев Христофор Христофорович—члиэн, тыл хаһаайыстыбатын уонна соҕуотуука үлэ-инттерин профсоюзун оройуоннаабы тарилтаттан.
- Саргыдаев Роман Степанович—члиэн, Эрилин Эрилин паттыан совхоз рабочайдарыттан, сулууспа-лаахтарыттан уонна инженернай-техническай үлэ-инттериттан.

Народнай депутаттар оройуоннаабы Советтарын исполкомун председатели Р. БУРНАШЕВ.
Народнай депутаттар оройуоннаабы Советтарын исполкомун секретара И. ВАСИЛЬЕВ.

1979 жыл, ахсынны 13 күнэ.

Эйэ диэки буолааччылар Бүтүн Союзтаабы конференциялара

МОСКВА. (ССТА). Ах-сынны 12 күнүгэр Союз-тар дьылэрип Колоннай савлатыгар буолан аас-тыт. Эйэ диэки буолаач-чылар Бүтүн Союзтаабы конференциялара айа рһин охсуһууну салгы күүһү-рүү боппуруостарыгар аһаанна. Оһо бары рес-публикалартан, кыраай-дартан, уобаластартан 1600 көрүнэ кини сыратта.

Конференция НАТО ра-нетнай-ядернай хаттыан сөблөһүннэти быһаанын быраһыастаан, сага совет-скай айылаах көрүлөһүн, нэри толору өйөөк резо-люция млына. Кини мат-тымлаахтара кыраһыһса тыһынаады айыга дуулу.

Чулуулар ааттаналлар

Бу күнүгэр быһаар-дар иһитиннэригэр үлэ-инттер мунулаахтара сир ахсын буола тураллар.

ХОПТОҕО. Эрилин Эри-лин паттыан совхоз кини отделениетын рабочайда-рын, сулууспаахтарын уонна инженернай-технич-ескай үлэ-инттерин быы-бар иһитиннэри мунулаах-тарыгар оһуе мунулаах Саха АССР Верховнай Со-ветын быһаарыгар 133 №-дөөх Хадвардары быы-бардыр уонурук комис-сиятын састаабыгар ССКП чилиэнэ, осеменатор Дим-триена Парасковья Оси-повна, млыныкыт, БЫСЛКС чилиэнэ Тара-букина Евдокия Васильев-на биир санаанан туруу-рудуһулар.

ОДЬУЛУУН. Үлэ-инттер быһаар иһитиннэри мун-улаахтарыгар Саха АССР Верховнай Советыгар 131 №-дөөх быһаардыр уо-нурук комиссиятыгар ас-

хар күүстэри АХШ уон-на НАТО быһааныларын утары охсуһууну күүһү-рдэлэригэр, сөблөһүннээн үлэ-инттерин тохтодор, го-сударстволар икки арды-ларыгар итэһинни бө-дөрөгөтөр быһаачы дьа-һаллары млыаахтарыгар мгырддылар.

Конференция кыттым-лаахтара ССКП РК-гар Эвэрдо суругу мыттылар.

Конференция Эйэ көмүс, кэли советскай комите-тин сага састаабын тах-ла. Комитет пленума буолла. Кини председате-линэн академик Е. К. Федоров хаттыан талытын-на.

куэственнай сымалыһи-нуулуун лаборана Башкена Клавдия Николаевна ата ааттына.

БОЛТОНҮ. Саха АССР Верховнай Советыгар 132 №-дөөх Сыланыаады быы-бардыр уонуруна Су-буруускай аатынан совхоз рабочайдара уонна су-лууспаахтара технику-осеменатор Кирилина Матрена Михайловна туруордулар.

АЙАР ТАЛААН ЫҢЫАҒА

Ахсынны 8-8 күн-үгэр Амма оройуон-нун кинигэр фольклор республикатаады II фестивалы зонааары көрүүтө млылаан тү-мүктөннэ.

Оһо Манэ-Ханаластан, Уус-Алдантан, Алексеев-скайтан, Амматтан уонна бһини оройуонмутуттан нурут 380-чэ талаһыаах-тара түмэри бһаһаарын айар дьобурдарын көрдө-рдүлэр.

күүһүттэр коллективтара, чабырдахыттар М. Ини-тина, М. Пингина, тоһук-сут Г. Яковлева толорбут нүөмэрдэрэ, о д а бһи-ренилэр.

Бу көрүүтө нурут са-модельнай оһуһуктарын быһастакалары тарилтан. Оһо бһини оройуонмут уран тарбахтаахтарын оһуһуктара үрдүк сыһа-былы млылар.

ЭКОНОМИКАНЫ ӨРӨ КӨТӨБҮҮ ТӨҺҮҮТЭ

ССКП райкомун бастакы секретара таб. И. П. ЛИСТИКОВ дакылаамыштан

БЫҔЫЛ оҕуһун ССКП РК уонна ССРС Министрдарын Советэ «Былааннааһына тупсарар итинэн производство кэбээтүн уонна үлө хаачыстыбатын үрдэтүүгэ хаһаайыстыбанын механика сабыдылын күүһүрдэр туһунан» уураабы ылымчылара, диир дакылаамыт. Бу уураабы толоруу туһунан боппуруба саккыныга уобаластаабы партинай-хаһаайыстыбанын аҕыс хууныгар сийлини даууһаһаллыбыт.

Билиги партиабикт XXIII, XXIV, XXV съездэр, Кини Комитет дакылаамыттарым (1964 с.), кудуя тутардаары, былаан ыһылаабы (1965 с.) уонна Кэбинни Пленумнара ырытан огорбут сабыдыллар социализм усулуобуйатыгар советскай общество сөбүлүстүгэ билигин хабааттылларын бары өттүнэн учуоттуур Ленинскэй генеральнай туурсун кытаанахтык уонна утумнаахтык олоххо киллэрэр.

Табаарыс Д. И. Брежнев ССКП РК сативылытөрү (1979 с.) Пленумугар тыл өрүктөр өнгө кытылса саралаһылыттан, ССКП XXV съезин уураахтарын олоххо киллэрэр, дойдуну ороутун хаһаайыстыбатын сайыннарыыга, норуот олохун материалнай уонна кудуурнай таһымын салгы үрдэтүүгэ. Иһэ дойдубут обороналар дьөрүгүн бөрөгөтүүгэ иннибит дьэки дэки сыраардыбыт дэки болжотто. Ол эрээри кини, дьэки Ленинскэй позициятан хаһаайыстыбанын харадыһын көрөн, үүрүт сылаах үлө түмүктөрүнүн толору астыммытын туһунан эттэ. Ол курдук, кэккэ позицияларга сурдаахтар ССКП XXV съезини директиваларыттан намыһахтар, норуот хаһаайыстыбатын сорох участваларыгар тыгааһын онкунан хааларылыны. Ордук сатыыр-хабыт боппуруостарынан транспорт, өттүн уонна энергетика, металлургия уонна массыыныны оҕоруу, капиталнай тутуу, индустриальнай аһааһымынан, ордук этини, хаачыһымын буосаллар. Бу проблемалар былааннааһымы, государственнай механизмы өрө бөтөрү модуулаалар.

ПАРТИАЙ райкомун бүгүнгү пленумугар дьүүлүһүннэлэр улахан суолталаах уураах сүрүн не хөһөһө дьаһаар уонна былааннааһы үлэни бүтүнүтүүн норуот хаһаайыстыбатын үрдүн бүтүнүтүү түмүктөрүн ситиһини, үлэһиттэр үүнөн иһэр ыады-Ымыларын толорууу хааччыһылы туһаайылар. Бу уураах чопчу экономиканы салайыны былааннааһы үлө таһымын үрдэтүүгэ кэккэ дьаһалтары берэтир, былааннааһы дьэкини-дэкини бөрөгөтүүтү эрээр, хаһаайыстыбанын ахсааны өссө сайыннарыны, экономическай туһуулар уонна коруулаһынар орууларын салгы күүһүрдөрү модуулар.

Биллэрин курдук, хаһаайыстыбанын механика сүрүнүтүр оруулу былааннааһымын ылар. Уураах экономическай уонна социальнай сайды кэскиллээх уонна дьаһа иһэр былааннааһы оҕоруу бөрөгөһүн олохтоо. Онуоха былааннааһы аллараттан саралаһа аһааһууларга кэ-

руулуна. Ол буолааһына үлэһиттэр коруулаһынар сайыннарымыга уонна социалистическай куоталаһы кэбээтүн үрдэтүүгэ. Улэ оҕоруу туотун үрдэтүү—төрүт сорукартан биирдэстөр. Ол иһин уураахха бу көрдөрүү былааннаах көрдөрүүлэр системаларыгар дьоһуннаах мнэстөһүн ыла. Үлэһит күүс ахсаана уонна хамнас фондата ордук кытаанахтык димиттэр буолуохтара. Сага уураабы олоххо киллэрин үлэни пэтилетка сымларынан үүнөн иһэр түмүктөрүнэн сыаналаһыныга кыһа бэрэһэ, былааннаа толоорууга энциптинэни, дьэкини-дэкини үрдэтүүгэ.

ИТИННЭН салгы дакылаамыт кинини сымларга, ордук ССКП РК кулум тутардаабы (1965 с.) Пленумун комитетин, оройуон производственной тарилталарыгар уонна совхозтарыгар государственнай былааннары толорууга соруох материалнай-техническай база үөскөтүлүбүн, сүрүн средстволар сымлаа үүнэ туралларын, хаачыстыба өттүнэн тупсан иһэллэрин берэтир. Ол эрээри, диир кини, уураах көрдөрүлүбүн сыаналаа-тахха, оройуон сорох сүрүн хаһаайыстыбанын тарилталар (райпо, тутуу учаастага, «Сельхозтехника» холбоһуга, о. д. а.) социальнай сайды былааннааһын өссө албөдү оҕоруохтары наада. Итиннэ, эрэйлэрин курдук, былааннааһыны аллараттан инциптивна көтөрүлүөтүт, үбү уонна материалнай ресурстары булууга туһаанаах үлэ ыһыдыллыт.

Бары тарилталарга былааннар туолууларга, үлэ оҕоруу туотун үрдэти баар техниканы туһаныттан улахан тутулуулаах. Оттон онуоха билиги материалнай базабыт олус мөлтөх. Гаражтар наһаа тыннылар, кирдэхтөр. Промкомбинат мебели оҕоруу сымра, «Сельхозтехника» өрөмүөнүтүр мастерскола, үтүө котельнайдар кыраарастар, тыннылар, үлэһиттэргэ сөптөөх усулуобуйа суохтар. Оттон мехорация ПМК-тын сорох объектары тосон тураллар. Инциптин дьон үлэһиттэр усулуобуйаларын тупсарымы, баар базаны реконструкциялаһыны, капиталнай өрөмүөнү бииржөһиттэр ыттымы соруутара тураллар.

ХАҺААЙЫСТЫБАННАЙ салайааччылар, партинай, профсоюзнай уонна комсомольскай тарилталар коллектив хас биирдн чялинич үөрөрүн үрдэти-гэ, иһэни баһылааһыныга утумнаах үлэни ылар эбээһинэстөөхтөр. Оттон билигин агардас өрө-йүүк кинигэр 130 үлэһиттэр мччат орто үөрөдө суох. Кинилэртэ быһыа киниһэни оскуолара 52 арэ мччат үөрөнө сымдыр. Бу улахан государственнай дыла-лара райпо, «Сельхозтехника», коммунальнай комбинат салайааччыларга бопромтону уурбат-тара сөмөлүнөн эрэ сөп. Үлэ-һиттэр профессиональнай билин-лэрин үрдэти эмиэ мөлтөх ту-руктыах. Бу итэһэ, түүх хамнас кинини тутуу тарилталарыгар сым-лааннаах. Ол да иһин оройуон-на механикатордарынан, сантех-никтарынан, -штукаурдарынан, атын да итиннэ киллэрэһини

хааччыламы ыраадыны итэһэ. Игар үлэ ситэтэ суевуттан механикатордар ортолоругар дьэкини-дэкини мөлтөх, сүлэ-һис быраабылаарын кэбинилэр, бөһө табытынан бас-баттах сымдылы-лар эбэхтик таһаарыллаллар. Партинай уонна профсоюзнай тарилталар бу улахан итэһини туоратыыга эрчимнээхтик ы-сылаһаахтар.

ССКП Кини Комитетин уонна ССРС Министрдарын Советин уу-раахтарынан сөбүлөһөн пред-приятиеларга, тарилталарга, сов-хозтарга сымлаары былааннары, алын үлэ коллективтарыгар квар-таллаары, ыһааһы сурдаахтары тиердин бөрөгөһүннөөхтөөх, би-рижөһиттэр оһоһулуохтара. От-тон билиһэ аастыт өтүгүтэр ту-луулуубат бытаарылар таһа-арыллаллара, ол үлэ улахан ө-суулаара.

Кинини сымларга «Якутсель-строй» трест ТМУ-га (т.т. Свицев Н. Н., Полтавская А. А.) мол-техуок үлэһиттэр, былааннаа төрөн иһэр. Быһыа бу коллектив бы-лаанна үс төгүл уларыйда: бас-таан 980 тыһ. солк. этэ, кини-ки 687 тыһ. солк. тийэ «Туол-кайдаһна». Манна объектар бол-дохторугар туһаа киллэриллэ-бөттөр, тутар-танар үлэлэр хааччытылалар тупсуубат. 1976 сымтан тутуулар 1695 тыһ. солк. сметнай стоимэстөөх спор-тивнай комплекса баара-суора 230 тыһ. солк. туһанылыныа. Чурапчыга кинотеатр, Болгонгодо хотон тутууларга инки сымлар-гар да сараламмылар. Кини-һэ дэтсад уонна оводохранили-ше тутууларга наһаа бытаанык ыһыдыллар. ТМУ салалтата инциптив түмүгү өһөстүүх үе-стээх.

ПРОИЗВОДСТВО ритичнөөһүн хааччыһымы—былааннааһы дьэ-кини-дэкини быстыспат сорбото. Кинини инки сымла типография уонна промкомбинат коллектив-тара эрэ былааннарын эри-дэхси толорон киллэрэр. Оройуон итин предриятиелара уонна тар-илталарэ итини ситиспэттэр. Холубур, быһыа 11 мьтан рай-по 8-гар, «Якутсельстрой» ТМУ-га 7-гар, «Якутсельстрой» ТМУ-га 5-гар былааннарын толорбо-тулар. Туһаанаах салайааччы-лар, партинай тарилталар көлөр өтүгүтэр итини учуоттуур, кол-лективтар харгытааһына суох үлэһиттэрин хааччылар эбэһи-һиттөөхтөр. Сыл бүтүр дьэри хабыт бииржөһө производст-веннай тарилталар былааннарын бары көрүгүһүнүн толоруох тустаахтар. Итиннэ ылаһтар бааллар.

Билигин кэмге социалистическай куоталаһымы сүрүн не хөһөһүнэн «Хаалылаада суох үлэһиттэ!» дьэки дьэки буолла. Бу боппуруоска СХН обкомун уонна райкомун бюроларын анал-лаах уураахтара ыһыдыллытара. Ол эрээри партинай тарил-талар, хаһаайыстыбанын салайааччылар ити уураахтары оло-хо киллэрүүгэ хамсаһылаах үлэни мьта иһиттэр. Оройуон кининиһэ 11 производствен-най, хааччылар тарилталарга үлэ-һиттэр 500-тин таһа сельскай төлөбүрдөөх рабочайдартан үтү-үтэр киниһэни, ыһааһы сурдаа-хтары толорбөттөрүн, 12 сым-

тан ый ахсын ортотунан 2—3 сымла, 26 бииржөһөттөн, эвентан 5—6 коллектив хаалан иһэллэрин итинэн быһаарылаах-сеп. Инциптин дайнык бала-һыанна хатылаһы суохтаах.

Райпо систематыгар (т.т. Семенов Н. А., Амеходистова Н. В.) былааннарын куруутун толорбөт эргини предриятиеларын, маһаһыһынары кьта чопчу үлэ ситэтэ суох. Биир үкүсүн өл сөдүлүгэр райпо ритичнай табаар эргинин сымлааһы бы-лааннаа баара-суора 83,6 быра-һыан толордо. Уон ый түмүгүнэн 8 эргини предриятиетиттан би-рэ даһаны, 54 маһаһыһытан 40-на былааннарын тохпуйтара. «Потребительскай кооперация үлэтин салгы сайыннаар уон-на тупсарар туһунан» ССКП РК уонна ССРС Министрдарын Советин уураахтарынан салайтаран райпо бырабылаһыһыта, партинай тарилтэ пэтилетканы иһэ суох түмүтүүгэ дьаһал-лары ыһыдыт.

ХАҺААЙЫСТЫБАННАЙ меха-низмы тупсарымыга тарилталар инки ардыларыгар дуоһаарды-ры халбаа суох толоруу улахан оруулаах. Оттон билиһэ бу да салаара итэһэстөр суох буолба-таахтар. «Сельхозтехника» холбо-һуга (т.т. Шадрин А. А., Кына-китов Н. Н.) өрөмүөнүгэ кинибит трактордары үбүнүк тутар, он-но эһин өрөмүөн хааччытыбата намыһаар совхозтартан эбэх этинилэр кинилэр. Эт-үүт ком-бината (т.т. Кириллин М. Н.) уонна райпотребобщество дуо-һаардаһан оройуон кинини из-дильниһэтин үтүүнэн уонна үтүтөн оһоһуулар бөрөдүүкүтала-рынан хааччыһыахтыахтарын сым ахсые куһаһынык толорол-лөр. Бу хайһаан да нөһөрүлүөх-төөх. Инциптин дуоһаары кэс-кич, неставка былааннаа толор-ботох (биир эмэ да көрүһэ буол-лун) тарилтэ салайааччыта бы-лааннааһы дьэкини-дэкини кини иһин кытаанах сөһөү тар-дыллыт.

Үлэ оҕоруу туотун ситиһил-либит таһымы аһарар тына бы-лааннааһы—бу производство сайдыһытын биир төһүүтэ. Сага уураахха итин үлэһиттэрн мех-анициптивнааһыныга, үлэ дьэки-ниһэтин бөрөгөтүүгэ үрдүк көрдөбүлэр туротурулуунулар. Манна хамсаатар күүһүнөн үлэни нурмалааһымы бөрөдүүкүтөнн, онон орто хамнас уонна үлэ оҕо-румтуотун үүнэр тэтиһиһини дьүөрөлөһүн, үлэһит ахсаанын уонна хамнас фонданын таба-былааннааһы буолуохтара. Бу өттүнөн эмэ көрүһөһа. Эт-үүт комбинатын, лесопункт курдук тарилталарга орто хам-нас үүнүтүүн кэмэй үлэ оҕо-румтуота үүнүтүүн сабырайын кьта хайдах да сөбүлөһөр са-тинма. Маннык итэһэ тутуу тар-илталарыгар эмэ баар.

Былаанна керүлүбүт олох-тоох сымьеттан оһоһуулар та-баардар комеклтураларын ту-тууууга, толорууга үбүлүчү суолта бериллэр. Билиги салайааччыларбит итин эмэ учуот-туууларга, бу дылаара инципа-тивнаахтык үлэһиттэра эр-биллэр. Холубур, промкомбинат кинибитчэ оһоһуууун сым ахсын төһө итэһэһ иһэр? Эһөтөр

«Сельхозтехника» холбоһуга та-миртөн дьэһө туттуулар араас предметтэри оҕоруу былааннаа төһө толорбөтүт?

КИНИ КОМИТЕТ уонна Ма-нистрдар Советтарын уурааһы хаһаайыстыбанын ахсааны са-һыны сайыннарыныны наадала-һыны аарыһыныа. Уон биир пэтилеткаттан барыны тупсун-сага инципте киллэриллэр, сымларынан көрөн экономичес-кай көбүлөһүн фонданын тар-рийин халбаһаһыт норматка-ра олохтоһоллор. Хаһаайысты-банын тарилталарга экономическай үлэни, производствен-най өдүнүлэргэ хөһөһөһү киллэрини тупсарымыга улахан сорукар турдулар.

Уураахха сүрүн фонданы эбөһитини үлүһүтүү, кинини туһанын кэбээтүн хамнааһы сатыыһымы критикалар. Оттон билиһэ сүрүн фонданы сымлаа-һыны үүнэ туралларын үрдүн сүрүн средстволары туһанымы ту-руга аһыс мөлтөх, кинилэр сым-най активнай таастарын—трак-тор уонна автомобиль паркатын туһанымы кооһидиһэ намыһаа.

Үлэ төрөһүнүн уонна төлө-бүтүн бииржөһөнн формата ор-дуктааһа олоххо дакылаһына. Онон бииржөһө уонгай үлэһиттэр хас биирдн кини киллэрбит кь-лаатын учуоттаан, төлөһөр хам-нас уонна бииржөһө кэмэйин быһаарар быраһа берилиһи.

КАПИТАЛЬНАЙ тутууу төс-тү тупсарымы—бииржө көрдөбү-лэ. Бу салаара билиги эбэх уонна бөдөн итэһэстөрбөһит. Олору диириник ырытан көрүөх-төөһит уонна быһаччы түмү-күни оһөстүүкүтээһит. Туох дайнык кинини, бырайыак-смета докумуоннарын кичэйи өһө-стөөһа, тутуу хааччыстыбатын төстү тупсарыахха, хаһаайы-стыбанын ыһымаһа тутууну бөрөдүүкүтөөһа. Капитальнай тутууна Карл Маркс аатынан совхоз ордук мөлтөхтү дьарык-танар. Ити иһин директор т. Во-сильев Е. Е., партком секретери т. Опонешников М. С. кини сым-ларыта партиа райкомун пле-нумугар, принципальнай кри-тикаа тардылыбыттар. Хоһо-һуох иһин, бу энциптеһа салайааччылар баччааһы дьэри он-тон сөптөөх түмүгү өһөстө иһиттэр дииргэ тиһибит. Биир улахан итэһиһэни объект бииржөһиттэр үлэһэ кинилэ неһи-тэра буолар. 1979 сымга сө-хөһтэр тутар 34 араас объек-тыттан билигин туртууна 16-та киллэриллэхтөөх этэ. Дьэ-һэрт онтон биирэ да ситиһил-лэбэ. Ол да иһин сымлаа сымта көһөрүлэ сымдыр, буниттөх тутуулар ахсааннара приывла-таар элбөн иһэр.

Тутуу хааччыстыбатыгар, фон-довай, о. д. а. матырылаалар өрөсүөттанымаларыгар, хара-һылыларыгар народнай хөһү-руөл оройуоннааһы комитет (председатель таб. Эверстов Н. И.), кини алын группалара система-лаах бөрөбөркөлэри, рейдэри ыһыттар, күннөтэ хөһүтүүтэ олохтооботтор. Итиннэ итэһэ- (Бүтүтүүн 3-с стр. көр).

ЭКОНОМИКАНЫ ӨРӨ КӨТӨБҮҮ ТӨҮҮТЭ

(Бүтүүтэ, Иинин 2-сэ стр. көр).

госбанк отделениетыгар (таб. Енграфон Д. Н.) эмиэ буар. Сага уураадынын салайтаран бу ораллар ийылаабыт итэҕэстэри түргөһүн туоратыахтаахтар.

Таб. И. П. Лестиков, итинтэ салгым тыа хаһаайыстыбатыгар пивлетка былааннарын толорууга улахан хаалыы тахсыбатын болонтооҕо, Соххоотар 4 сылга ити госуодарствора атыылаахыны 963 тоннанан, үүтү туттарыны 1326 тоннанан үлөрдөбү буолулар. Эки Карл Маркс аатынан соххо, үүккө Субуруускай аатынан уонна «Чурапчы» соххооттор ордук хаалылар. Туорахтаах сулутуралары уонна көртүөнүгү үүннэрин соруудахтара эмиэ мара-

бынан толоруудубутлар. Соххоотар 1979 сылы былааны таһынан абых ичөөттөөх түмүктүүр бааламаныада кинидалар. Соххоотчуулаах: 1980 сыл бастааы ыдарыктам арна-дэти үлэһээн пивлетканы госуодарствора көбө суох, ситиһинтэтих түмүктөһүн.

ПЯТИЛЕТКА түмүгүн быһаарар сүөһү быһылыгы кыстыга оройуонига өлүс мараанньык сапалаанна. Соххооттар бары эбэһэ-толистибэлэрин торон иһаллар. Соххоотун, ахсынньы ыдарыга бинр фураажнай ынахтан 124 кг үүт маһаахтара 83-кг эрэ төлөрүлүмкэ. Бастааы иһкэ ыҕа 399 иһкэ сүөһү (быларымыт-ыгыттан 86-ына абых) туһата суох аҕы. Ахсынньыга өлүү эмиэ талса турар. Вөрөскүттэн

15,2 кг эрэ привади ылабыт. оройуонига чакырдар шыгыры-Соххооттар директордара, пар-ларын сир аҕынан иһкэни тийнай тэрлэтэлэр сүөһүгэ эбэ-«Сүөһүгү тэрлэтиэххэ. аһылыгы соххоотукаалааһыгытга ССКП РК, ССРС Министрларын Советта, РСФСРС уонна ИВСЛЕС РК «1979—1980 сс. кыстык кыһыгар сүөһү итинтэти боролуусууларын маһыны уонна соххоотукаалааһыны улаатыннарар эмиэ сүөһү итинтэти үлэһиттэрин Бүтүн Соххоотары социалистическай куоталаһымыларын таһыгар туһунун» уураары иһкэ-нылар. Тыл сирин бары үлэһиттэри бу сүөһүгэ суотталаах докунуонун салайтаран өлө-дүттүрдэхтэн, аһыныылаах-тын үлэһиттэри ситиһиэххэ. Дөдү хаһаайыстыбатын ийы-ханыны бары өттүнэн турса-рым, дэти түмүгүр даһаалыгыт, экономиканы салгыы эрэ көтө-

буу, производство көдүүгүн уонна үлэ хаһыстыбатын үрдү-ни сүрүр төһүүтэ 1980 сыл өлүс пивлетка бүтөһүк, үдэр-най сыла. Олуһуну 24 күнүгүр РСФСР, Саха АССР уонна азы-тоох Соххооттар быларбардара буолуохтара. Муус устарга совет-скай норуот, прогрессивнай ийи аймах бүтүннүүтэ улуу сир-дыт В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сыла туолууун киһигиик болон-тихтэри. Ити сүөгүн суотталаах көрө-бэлтэ соххооттору достой-найдык көрөтүнү, ССКП төчө-риттээх XVI сүөһүгүр акти-вайдык баһыһынниги халчы-быы—оройуоннаады партийнай тэрлэти дьобуннаах соруҕа.

ССКП райкомун чыһа-на, Эрилик Эристини аа-тынан соххо директора С. И. Сергеев быһытти итинтэри былааннар баар материалнай баазада оло-дурой, ураты болоромтоу хаһыстыбатын көрдөрүү-лөргэ уурич оҕоһулааһы-ра маһаатын болонтооҕо. Райлан председатели П. Г. Кыралан оройуон промышленнай предприн-имстара, хаһаайыстыба-най тэрлэтэлэрэ киһи сы-ларга производствонн бы-лааннаахтын үүнэрбитти-рич болонтоо эһтэ. Ол иһкэри ик кыахтары төлө-рү туһанньык, былаанна-ры бары көрүгүнэрич тө-лөрүүнү хаачыһытаталар. Холбоор, өлөхтөөх матыры-ааламнан көрүгүнөччөн да оһорбот буолубут. Куль-

ПЛЕВУМ КЫТТЫЫЛААХТАРЫН ЭТИИЛЭРЭ

турнай-бытовой табаарлары оһоруу былааннара туһа-быттар. Тутуу киһиһэ улаатыахтааһыгар иччөһүр. Бу итэҕэстэри туоратар киһи калык. ССКП райкомун чыһа-на, ПССУОС болонунуһунайа Д. П. Дамидова итинтэти социальнай сайдыыны бы-лааннааһыгытга туһалайа. Сүөһү марахан үлэһитиңи механизациялааһыгытга, сүө-сүһүттэр өлөрөр усулуобу-баларын тупсарыныга үлэ иһкэтичү ыһытталар. Ма-һылаа былааннаахтык иһ-сылаа. Сыл аһытат ыдарыгыр быһыги отделениыбег үүтү аһаары ыһык уонна атыы-лааһын былааннарын тала-

рон иһкэр. Эһкөтүңи сиртэн турууттаах үүтүңү иһкэр-быт, турниһи, болоромтоу курадук ураты иһкэтиччөк аһылыктары үүнэрэрбит. Иһкэ аһылыгы күткө ок-төрбөт буоллар, иһкэ өһкө үрдүкэ эһтэ—дэти ССКП райкомун чыһа-на. Субу-руускай аатынан соххо Халыһытыады отделениетын маһыныгытга В. К. Дөро-гунова. Госбанк отделениетын управлюющаыа Д. И. Ен-графон соххоотарга иһкэ-тоһуу түмүгүр абых ич-чөөт талсарык, оҕоһулар бордодуусуһа хаһыстыба-та иһкэтиччү чөһү халы-бурларга соххоотары ыһыт-та. Партия райкомун чыһа-

на, «Чурапчы» соххо ди-ректора И. Н. Аһоһоһо соххоһу хаалыгытга та-һаарык иһкэтиччөк дэ-һаарык, бухгалтерниги киһиһкэһиңи өһкөтө халы-бурга ситиһөт соххоот-тор суоттарыкыч мараһаат-тар үөһкөһиттэрич, тыа хаһаайыстыбатын специа-листарын сүүһэрэрбитигэ (СКП райкомга араһтар көтүүтүлэрич—таһаарык туһунан эһтэ. — Уураахтар толорулу-буттара суоттаах салайык, чыһар сирөй эһкэһиңи, төрө хаһыһаарыкыч быһа-рылар. Холбоор—киһи-сыһаарга уураахтарга киһи, көрүһкэһит Мыһаһаарык

суола биччааһыгыт дөри оҕоһулааһыта. Механика, торекөй маһардара болон, киһиһкэһиңи ситиһиһкэһиңи уураахтар эмиэ туһабаты, пар.—дэти ССКП райко, нуһи чыһа-на, 13 №-дөһө СКТУ директора А. С. Шонниһиңи. «Чурапчы» соххо Ки, киһиһкэһиңи отделениетын партийнай тэрлэтэтиңи секретара, Кытаанаах сель-советын иһкэтиччөк пред-седатели И. П. Помонарев оройуонига тыа хаһаайы-стыбатын иһкэтиччөк уонна киһиһкэһиңи болхуруоһун быһаарымыга хаһыһаһиңи

суоһун критикалаанна. Ха, йыһкэ өлөхтөөхтүк бы-һаарылаа киһиһкэһиңи сүө, бу иһкэтиччөк маһаарык хаһаарык механизацияла-һык, искусствоннай спе-циальнай биччааһыгыт дөри хаһыһытаталар дэти оһаһтар. Иһкэтиччөк салгыи киһи тыа хаһаайыстыба-тын управлюющаыа соххо-отар үлэһитиңи сүрүһкэһиңи, төл.—мөһкөһитүңи сүөһа-рык критикалаанна уонна бу улааһи итэҕэһиңи туора-тар уоннаһыһыттиңи болон-тооһо. ССКП райкомун плеву-ма дүүһүлэһкэһиңи бол-хуруоһуна туһааннаах уу-раары иһкэһиңи. С ЧИЧИҢНАРОВ.

Народнай депутаттар сельскэй Советтарын быыбардарыгар сельскэйдээви быыбар комиссиялара

«Саха АССР өлөхтөөх Советтарын быларбардырич туһунан Соххоот» 23, 24 уонна 25 мэтэһиһаары, тар өлөдүрүн, народнай депутаттар сельскэй Со-веттарын быларбардыгар сельскэйдээри быыбар ко-миссиялара туһаннаах сельскэй Советтар испол-куһиһыкыч быһаарымылары, иһкэ, обществоннай тэрлэ-тэлэр уонна үлэ коллек-тивтарын маһыны пред-ставителлэриччөк биччэри-тиһиһкэһиңи:

- БАХСЫТААБЫ БЫЫБАР КОМИССИЯТА**
Оконецников Иван Афа-насьевич—председатель, оройуоннаады коммуни-стическай тэрлэтэтиччөк.
Решетников Петр Ни-колаевич—председатель, солбуһааччы, Карл Маркс аатынан соххо рабочай, дарыттан, сулуусулаахта-рыттан уонна инженернай-техническай үлэһиттэриччөк.
Дьячкова Мария Ивановна—секретарь, үө-рөх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учрежде-ниелар үлэһиттэриңи проф-союзун оройуоннаады тэрлэтэтиччөк.
Протодинкина Татьяна Васильевна—членик, эр-көһү уонна потребкоопере-ка үлэһиттэриңи проф-

- коһун оройуоннаады тэрлэтэтиччөк.
Барашкова Антонина Степановна—членик, эмиэ үлэһиттэриңи профсоюзун оройуоннаады тэрлэтэтиччөк.
Ноговицына Екатерина Семеновна—членик, үөрөх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэһиттэриңи профсоюзун оройуоннаады тэрлэтэтиччөк.
Попов Константин Сте-панович—членик, оройуон-наады комсомольскай та-риһиттэтиччөк.
Мохлачевский Андрей Андреевич—членик, тыа хаһаайыстыбатын уонна соххоотукаа үлэһиттэриңи профсоюзун оройуоннаа-ды тэрлэтэтиччөк.
Слепцов Михаил Михай-лович—членик, Карл Маркс аатынан соххо рабочай, аһынан соххо рабочай, дарыттан, сулуусулаах-тарыттан, инженернай, тех-нической үлэһиттэриччөк.
БОЛУГУРДААБЫ БЫЫБАР КОМИССИЯТА
Попов Петр Егорович—председатель, оройуон-наады коммунистическай тэрлэтэтиччөк.
Сидоров Дмитрий Ми-хайлович—председатель, солбуһааччы, үөрөх, үрдү-кү оскуолалар уонна на-учнай учреждениелар үлэ-

- һиттэриңи профсоюзун оро-йуоннаады тэрлэтэтиччөк.
Карпова Надежда Ни-колаевна—секретара, эр-кө, буоннаады комсомольскай тэрлэтэтиччөк.
Дьячкова Мария Ни-коновна—членик, эмиэ үлэһиттэриңи профсоюзун оройуоннаады тэрлэтэтиччөк.
Гурьев Петр Михайло-вич—членик, эргэһи уон-на потребкооперация үлэ-һиттэриңи профсоюзун оройуоннаады тэрлэтэтиччөк.
Васильев Иван Ильич—членик, Карл Маркс аатынан соххо рабочай, дарыттан, сулуусулаахта-рыттан уонна инженер-най, технической үлэһиттэ-риччөк.
Кузьмин Архип Иино-вьевич—членик, тыа хаһаайыстыбатын уонна соххоотукаа үлэһиттэриңи профсоюзун оройуоннаа-ды тэрлэтэтиччөк.
Карпова Любовь Ко-нстантиновна—членик, эр-кө, буоннаады комсомольскай тэрлэтэтиччөк.
Николаева Ирина Иино-вьевна—членик, эмиэ үлэһиттэриңи профсоюзун оройуоннаады тэрлэтэтиччөк.
БОЛУӨГӨТӨӨҮ БЫЫБАР КОМИССИЯТА

- Слепцов Иван Михай-лович—председатель, эр-кө, буоннаады коммунистичес-кай тэрлэтэтиччөк.
Копылова Николаскай Константиновна—предсе-датель, солбуһааччы, үөрөх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэһиттэриңи профсоюзун оройуоннаады тэрлэтэтиччөк.
Пеняшева Вера Трофи-мовна—секретарь, үөрөх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэһиттэриңи профсоюзун оройуоннаады тэрлэтэтиччөк.
Абрамова Анастасия Николаевна—членик, эмиэ үлэһиттэриңи профсоюзун оройуоннаады тэрлэтэтиччөк.
Картузов Сергей Иино-вьевич—членик, Субуруу-скай аатынан соххо ра-бочайдарыттан, сулуусу-лаахтарыттан уонна ин-женернай, технической та-риһиттэриччөк.
Картузов Георгий Иино-вьевич—членик, оройуон-наады комсомольскай та-риһиттэтиччөк.
Кривошапкина Дария Константиновна—членик, куһаҕура үлэһиттэриңи профсоюзун оройуоннаады тэрлэтэтиччөк.

- Попова Парасковья Ми-хайловна—членик, тыа хаһаайыстыбатын уонна соххоотукаа үлэһиттэриңи профсоюзун оройуоннаа-ды тэрлэтэтиччөк.
Михайлова Николаскай Ни-коновна—членик, Субу-руускай аатынан соххо рабочайдарыттан, сулуус, палаахтарыттан уонна ин-женернай, технической үлэ-һиттэриччөк.
КЫТААНААХТААБЫ БЫЫБАР КОМИССИЯТА
Карова Николаскай Ни-коновна—председатель, үөрөх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учрежде-ниелар үлэһиттэриңи проф-союзун оройуоннаады тэ-рлэтэтиччөк.
Борисов Егор Егорович—председатель, солбуһаач-чы, оройуоннаады комму-нистическай тэрлэтэтиччөк.
Попов Николай Васи-льевич—секретарь, эргэһи уонна потребкооперация үлэһиттэриңи профсоюзун оройуоннаады тэрлэтэтиччөк.
Захарова Екатерина Про-копьевна—членик, тыа хаһаайыстыбатын уонна соххоотукаа үлэһиттэриңи профсоюзун оройуоннаады тэрлэтэтиччөк.
Королев Владимир Иино-вьевич—председатель, сол-буһааччы, үөрөх, үрдүкү оскуолалар уонна науч-кай учреждениелар үлэ-һиттэриңи профсоюзун оро-

радри үлэһиттэриңи проф-союзун оройуоннаады тэ-рлэтэтиччөк.
Лазарев Михаил Ива-нович—членик, «Чурапчы» соххо рабочайдарыттан, сулуусулаахтарыттан уон-на инженернай, техничес-кай үлэһиттэриччөк.
Пестрикова Мария Михайловна—членик, оро-йуоннаады комсомольскай тэрлэтэтиччөк.
Попова Анна Николаев-на—членик, үөрөх, үрдү-кү оскуолалар уонна на-учкай учреждениелар үлэ-һиттэриңи профсоюзун оро-йуоннаады тэрлэтэтиччөк.
Попова Елизавета Ми-хайловна—членик, үөрөх, үрдүкү оскуолалар уонна научнай учреждениелар үлэ-һиттэриңи профсоюзун оройуоннаады тэрлэтэтиччөк.
МУТУДАВДААБЫ БЫЫБАР КОМИССИЯТА
Пермяков Данил Дөми-лович—председатель, эр-кө, буоннаады коммунистичес-кай тэрлэтэтиччөк.
Королев Владимир Иино-вьевич—председатель, сол-буһааччы, үөрөх, үрдүкү оскуолалар уонна науч-кай учреждениелар үлэ-һиттэриңи профсоюзун оро-

(Бүтүүтүн 4 стр. көр).

Народнай депутаттар сельскэй Советтарын быыбардарыгар сельскэйдээби быыбар комиссиялара

(Бүтүүтэ, Инини 3 сгр. көр).

Буоннаары тарлататтын. Дьячковскай Дмитрий Дмитриевич — секретарь государственной учредке, инженер үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Василенко Парасковья Павловна — чилин, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Пермяков Михаил Павлович — чилин, Кара Марис аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Синцова Александра Павловна — чилин, Мутулай орто оскуолатын пол. лекцияттан.

Синцова Надежда Афанасьевна — чилин, Кара Марис аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Синцова Марияна Дмитриевна — чилин, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Терентьева Татьяна Павловна — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

ОДЬУЛУУННААБЫ БЫЫБАР КОМИССИЯТА
Егорович — председател, оройуоннаары коммунистическай тарлататтын.

Старостин Михаил Михайлович — председател, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Шинкевич Ульяна Афанасьевна — секретарь, уорэх, үрдүкү оскуола уонна научнай учреждениелар үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Дьячковскай Терентий Терентьевич — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Дьячковская Христина Степановна — чилин, Кара Марис аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Захаров Николай Иванович — чилин, Кара Марис аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Кочеткова Сима Васильевна — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Колесова Фекла Львовна — чилин, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Феофанов Константин Тимофеевич — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

СОДОВЬЕВТААБЫ БЫЫБАР КОМИССИЯТА

Саргеева Анастасия Павловна — председател, оройуоннаары коммунистическай тарлататтын.

Дорожкова Марфа Алексеевна — председател, солбуулааччы, Субуруускай аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Егасон Егор Тимофеевич — секретарь, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Захаров Николай Павлович — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Петров Дмитрий Дмитриевич — чилин, Субуруускай аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Монастырева Февронья Дмитриевна — чилин, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Сергеева Елена Антоновна — чилин, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Семикова Наталья Ивановна — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Федоров Григорий Генрихович — чилин, Субуруускай аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

СЫЛАПНААБЫ БЫЫБАР КОМИССИЯТА

Дьячков Иван Михайлович — председател, оройуоннаары коммунистическай тарлататтын.

Макаров Петр Петрович — председател, солбуулааччы, «Чурапчы» союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Протодьяконова Ульяна Николаевна — секретарь, уорэх, үрдүкү оскуола уонна научнай учредке, инженерной-техническай үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Тытыгылаева Екатерина Борисовна — чилин, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Буоннаары комсомольскай тарлататтын.

Дьячковскай Петр Дмитриевич — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Левина Анна Семеновна — чилин, уорэх, үрдүкү оскуола уонна научнай учредке үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Макарова Дария Семеновна — чилин, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Синцов Валентий Филиппович — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Синцов Алексей Александрович — чилин, «Чурапчы» союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

ХАДААРДААБЫ БЫЫБАР КОМИССИЯТА

Николаев Петр Павлович — председател, оройуоннаары коммунистическай тарлататтын.

Собаккин Иван Иванович — председател, солбуулааччы, уорэх, үрдүкү оскуола уонна научнай учредке үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Андреева Дария Кирилловна — секретарь, Эрилик Эрстени аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Григорьев Прокопий Степанович — чилин, Эрилик Эрстени аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Дьячковская Матрена Михайловна — чилин, култура үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Дьячковскай Петр Иванович — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Осипова Анна Николаевна — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Пестерев Иван Георгиевич — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Синцова Екатерина Павловна — чилин, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

ХАУТЫЛААБЫ БЫЫБАР КОМИССИЯТА

Пермяков Василий Михайлович — председател, оройуоннаары коммунистическай тарлататтын.

Летавкина Елена Николаевна — чилин, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Петров Василий Петрович — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Васина Мария Филипповна — секретарь, уорэх, үрдүкү оскуола уонна научнай учредке үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Платонова Вера Егоровна — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Ершов Владимир Васильевич — чилин, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Родимова Галина Михайловна — чилин, эл үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Константинова Аграфена Семеновна — чилин, Субуруускай аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Собаккин Федор Семенович — чилин, Субуруускай аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Чеченгаров Николай Петрович — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

ХАҮАХСЫТЛААБЫ БЫЫБАР КОМИССИЯТА
Аржаков Константин Терентьевич — председател, оройуоннаары коммунистическай тарлататтын.

Петров Валентий Николаевич — председател, солбуулааччы, уорэх, үрдүкү оскуола уонна научнай учредке үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Маркова Маргарита Семеновна — секретарь, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Аянтова Елена Алексеевна — чилин, уорэх, үрдүкү оскуола уонна научнай учредке үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Дьячковская Матрена Дмитриевна — чилин, уорэх, үрдүкү оскуола уонна научнай учредке үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Ксенофонтов Афанасий Михайлович — чилин, Эрилик Эрстени аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Николаева Елена Николаевна — чилин, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Петров Василий Петрович — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Васина Мария Филипповна — секретарь, уорэх, үрдүкү оскуола уонна научнай учредке үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Платонова Вера Егоровна — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Ершов Владимир Васильевич — чилин, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Родимова Галина Михайловна — чилин, эл үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Константинова Аграфена Семеновна — чилин, Субуруускай аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Собаккин Федор Семенович — чилин, Субуруускай аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Чеченгаров Николай Петрович — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Петров Валентий Николаевич — председател, солбуулааччы, уорэх, үрдүкү оскуола уонна научнай учредке үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Маркова Маргарита Семеновна — секретарь, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Аянтова Елена Алексеевна — чилин, уорэх, үрдүкү оскуола уонна научнай учредке үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Дьячковская Матрена Дмитриевна — чилин, уорэх, үрдүкү оскуола уонна научнай учредке үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Ксенофонтов Афанасий Михайлович — чилин, Эрилик Эрстени аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Афанасьева Александра Николаевна — чилин, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Михайлов Софрон Васильевич — чилин, Эрилик Эрстени аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Миронов Константин Николаевич — чилин, Эрилик Эрстени аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Тимофеева Елизавета Васильевна — чилин, Эрилик Эрстени аатынан союзной рабочайдарыттан, сулууспалаахтарыттан уонна инженерной-техническай үлэһиттэри тарлататтын.

Флегонтова Фекла Васильевна — чилин, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Филиппов Гаврил Егорович — чилин, тыа хаһаайсыбатын уонна содотуоска үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

ЧУРАПЧЫТААБЫ БЫЫБАР КОМИССИЯТА
Каплинская Иван Иванович — председател, оройуоннаары коммунистическай тарлататтын.

Попов Никитя Никитич — председател, солбуулааччы, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Аманатова Мария Петровна — секретарь, оройуоннаары комсомольскай тарлататтын.

Коновина Татьяна Степановна — чилин, уорэх, үрдүкү оскуола уонна научнай учредке үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Темлюкова Марфа Петровна — чилин, эл үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Монастырев Савелий Иванович — чилин, эрилик уонна потребкооперация үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Новгородов Серафим Сергеевич — чилин, эрилик уонна потребкооперация үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Петров Григорий Михайлович — чилин, эл үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Попова Федора Нюргуяновна — чилин, уорэх, үрдүкү оскуола уонна научнай учредке үлэһиттэри профсоюзун оройуоннаары тарлататтын.

Редактор А. Е. ЧИГИНАРОВ.

Талтыр кэрэни, кыбык, эбэйт, аймахтат, мохтоотуй тутт ветерана **БЕЗМЕНОВА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА** үлэһиттэри марафоннардаах олбугун буюуларга бэйэ билэр дьонноруттар аһаҕастаабыт. Кэргэн, ороһора, саныра, айыктара.

БИЛГЭМ ААДЫРЫСПЫТ: почтой индеса 678700, Чурапчы с., Илос Марис вул. 12 ТЕЛЕФОНАРБЫТ: редактор — 21-395, отделово — 21-495, үлөһөй — 21-505.

«Сана олох» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского района КПСС и районного Совета народных депутатов Якутской АССР.